

## Danas o mandataru VM-a



Mladen Bosić: Neka se članovi Predsjedništva ne skrivaju



Niko Lozančić: Sjetio se da su žene zapostavljene

## Odluka, ipak, u Parlementu

**Srpski zvaničnici pozivaju na dogovor, ali onaj prema kojem će biti po Radmanovićevom**

Članovi Predsjedništva BiH na današnjoj posebnoj sjednici odlučit će ko će od tri ponuđena kandidata i zvanično biti mandatar za sastav novog Vijeća ministara. Hoće li mandatar biti kandidatkinja HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 Borjana Krišto, kandidat SDP-a, SDA i HSP-a Slavo Kukić ili NSRB-a Mladen Ivanović Lijanović, ovisit će od toga ko će od njih imati najveći broj ostvarenih bodovala u ukupnom zbiru koje će davati članovi kolektivnog šefa države - Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić.

### Bodovanje

Savjetnik za ustavnopravna pitanja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Boris Buha istakao je jučer za Oslobođenje kako je Poslovnikom regulisano da članovi kolektivnog šefa države izbor obave tajnim glasanjem.

- S obzirom na to kako ima tri kandidata, svaki od članova Predsjedništva davaće ocjene - tri (za najboljeg), dva i jedan bod (za najlošijeg) koje će se potom zbrojiti i na taj način će se doći do najuspješnijeg, odnosno onoga ko će biti predložen za mandatara. Nije moguće da se članovi Predsjedništva ne izjasne, odnosno da preskoče rangiranje predloženih kandidata, naglasio je Buha.

No, Buha cijeni kako je nužno da se postigne visok stepen saglasnosti, jer bi se u protivnom moglo desiti da sav posao bude uzaludan, ako mandatar u Predstavničkom domu PSBiH ne dobije dovoljnu podršku poslanika (njemanje 22, uključujući bar po trećinu iz svakog entiteta).

Pismo koje je predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PD PSBiH Niko Lozančić uputio, a koje se odnosi na osiguranje ravnopravne zastupljenosti spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju, s obzirom na to da se radi o zastupniku HDZ-a BiH i zamjeniku predsjedni-

ka te stranke, mnogi su ocijenili kao njegov pokušaj uticaja na favoriziranje jednog kandidata - njegove stranačke kolegice Borjane Krišto.

Pismo je, naime, dostavljeno Predsjedništvu BiH, predsjedavajućem Vijeću ministara BiH, političkim strankama koje učestvuju u predlaganju predsjedavajućeg i ministara VMBiH, te Komisiji za pripremu izbora VMBiH.

### Kad se Niko sjeti spolova

- Kao učesnika u postupku izbora novog Vijeća ministara BiH, podsjećamo vas na obvezu poštivanja ovih odredbi, a posebno odredbi članka 20. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, prema kojima ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40 posto u ovim tijelima, u suprotnom postoji diskriminacija. Molimo vas da uzmete u obzir naše sugestije imajući u vidu činjenicu da smo u prethodnom Vijeću ministara BiH imali samo dvije zamjenice ministra, a niti jednu ženu na poziciji ministra, navodi, između ostalog, Lozančić.

Predsjednik SDS-a i poslanik u Predstavničkom domu PSBiH Mladen Bosić istakao je jučer za Oslobođenje kako očekuje od članova Predsjedništva BiH "da se ne sakrivaju od odgovornosti, iza stranaka, političkih opcija i da mandatara ne biraju tajnim glasanjem".

- Po posljednjim izjavama članova Predsjedništva (Radmanović podržava Krišto, Komšić preferira Kukića), lako je moguće da vruć krompir mandatara bude prebačen u tuđe ruke - Parlament BiH, što ne bi bilo dobro, cijeni Bosić.

On poziva članove Predsjedništva BiH na dogovor i konsenzus jer kandidat koji bude na taj način usaglašen "prolazi, a u slučaju pregledavanja (Radmanovića) osuđen je na propast".

A. TERZIĆ

# Zapadni Balkan: Napredak, Što prije formi

Nova državna vlast u Bosni i Hercegovini treba da se fokusira NATO, te poboljšanje života građana, smatra Valentin Inzko



OHR je neophodan sve dok domaće političke snage ne budu imale kapacitete da samostalno povedu zemlju

Uloga Evropske unije na Zapadnom Balkanu biće proširena, a uloga Sjedinjenih Američkih Država nastavljena, rekao je jučer u Sarajevu visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko, tokom drugog dana konferencije Zapadni Balkan: Napredak, regresija ili stagnacija, koju su organizovali SAIS Centar za transatlantske odnose pri „Johns Hopkins“ univerzitetu u Washingtonu i Američko-bosanske fondacije.

### Zagrebačke slike

Inzko je na panelu posvećenom situaciji u BiH i ulozi međunarodne zajednice naglasio da bi nova državna vlast u Bosni i Hercegovini trebala da se fokusira na tri

**NEIZVJESNOST**  
**Moguće je i da jedna entitetska koalicija napravi većinu na državnom nivou s drugom entitetskom opozicijom, no ta bi mogućnost, rekao je Lagumdžija, donijela neizvjesnost**

područja, a to su integracije u EU i NATO, te poboljšanje života građana. O svemu tome, smatra Inzko, trebala bi postojati saglasnost.

Prema njegovim riječima, Ured visokog predstavnika

biće neophodan sve dok domaće političke snage ne budu imale kapacitete da samostalno povedu zemlju ka euroatlantskim integracijama.

- Definitivno, OHR će obavljati svoj mandat posvećeno. Nikad neću zaboraviti ono što sam u petak video u Zagrebu - ljude i političare kako se raduju kad je donesena odluka o prijemu Hrvatske u EU. BiH će imati hiljadu kilometara granice sa EU. Znači, EU je već došla na vrata BiH i to je dobar signal. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države su glavni partner zemalja na polju sigurnosti, kazao je Inzko.

Sef Jedinice za Zapadni Balkan pri Evropskoj službi vanjskih poslova Jonas Jonsson jučer je poručio da je Evrop-

» VIJEŠTI «

## Posjeta crnogorskog premijera Igora Lukšića

### BiH i Crna Gora bez otvorenih pitanja

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Bakir Izetbegović primili su jučer predsjednika Vlade Crne Gore Igora Lukšića.

Tokom susreta članovi Predsjedništva BiH su istakli neophodnost zajedničkog nastupa zemalja zapadnog Balkana kako bi se ubrzao put ka EU.

Članovi Predsjedništva su kazali da BiH i Crna Gora imaju dobre bilateralne odnose, ali da ekonomske treba unaprijediti. Naglasili su važnost ulaganja u infrastrukturu, posebno u putne i željezničke komunikacije.

Premijer Lukšić je rekao da su BiH i Crna Gora prijateljske zemlje, koje imaju dobre odnose. Naglasio je važnost saradnje, te iskazao neophodnost potpisivanja preostalih sporazuma, koji su od interesa za obje države i njihove građane.

Premijera Lukšića su primili i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i federalni premijer Nermin Nikšić.



Špirić je nakon razgovora izjavio da između BiH i Crne Gore nema otvorenih pitanja koja bi mogla da ugrožavaju razvoj dobrosusjedskih odnosa.

"Dogovorili smo se da do narednog zvaničnog susreta pripremimo sporazume, prije svega o granici, u oblasti turizma, o vazdušnom i avio prevozu, o socijalnom osiguranju i niz drugih", rekao je Špirić.

"Premijeru Crne Gore sam se malo više izjadao o situaciji u kojoj se nalazi FBiH, ali smo razmijenili iskustva i nadam se da će nakon ovog sastanka naša saradnja biti i konkretnija i bliža. Pokušat ćemo iskoristiti sve ono iz iskustva Crne Gore što mi kao Federacija budemo mogli iskoristiti", rekao je Nikšić.

# regresija ili stagnacija irati vlast i krenuti ka EU

na tri područja, a to su integracije u EU i

ska unija spremna osnažiti svoj angažman u BiH.

- Mi smo spremni da osnažimo naš angažman ovdje, ali želimo vidjeti spremnost vlade da donosi odluke kako bi BiH napredovala u EU. To očekuju i građani ove zemlje, s obzirom na progres drugih država. EU želi vidjeti formiranje vlade koja će biti spremna donositi odluke za ubrzanje zemlje na njezinom putu ka EU, kazao je Jonsson, dodavši da je konstruktivan politički dijalog unutar Bosne i Hercegovine neophodan.

Na konferenciji je jučer govorio i lider Socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagumđija, koji je, uz ostalo, naglasio kako postoji nekoliko scenarija po kojim se može doći do formiranja Vijeća ministara.

Jedan je da entitetske većine formiraju Vijeće ministara ili da se, prema drugom scenariju, napravi takozvana velika koalicija. Moguće je i da jedna entitetska koalicija napravi većinu na državnom nivou s drugom entitetском opozicijom, no ta bi mogućnost, rekao je Lagumđija, donijela neizvjesnost.

- Naravno, postoji i mogućnost kontinuiteta tehničke vlade do daljnog, rekao je Lagumđija, te istakao i teoretsku mogućnost sukoba u slučaju narušavanja Dejtonskog sporazuma, u koju on ne vjeruje.

Potprijeđnik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Martin Raguž također je bio jedan od panelista na konferenciji. On je upozorio da u BiH deset mjeseci nakon izbora nema ni izgleda

za formiranje državne vlade.

- Ne postoje čak ni ozbiljni napori. BiH 16 godina nakon Dayton-a ne da stagnira, već se naziru i znakovi regresije. Potrebni su nam novi koncepti i novi politički ambijent. Stranke su fokusirane uglavnom na uskostranačke interese i potrebna nam je istinska, partnerska suradnja s međunarodnom zajednicom da bismo izšli iz ove duboke krize, kazao je Raguž, dodavši da je nemoguće da BiH uđe u EU i NATO, a da ostane podijeljeno društvo.

## Nazadak

Politički analitičar Kurt Bassuener je, govoreći na konferenciji, naglasio i da postoji velika podijeljenost u međunarodnoj zajednici po pitanju strateškog pristupa BiH. Bassuener je podsetio na ocjenu američkog potpredsjednika Josepha Bidena, datu prije dvije godine prilikom njegove posjete Sarajevu, da je Bosna i Hercegovina u nazatku.

- Javier Solana je rekao da idemo naprijed. Jesu li gledali u istu zemlju?, pita se Bassuener, dodajući da postoji razumijevanje oko toga gdje Bosna i Hercegovina treba ići, ali ne i o tome što je za to potrebitno.

Učesnici konferencije saglasni su da članstvo BiH u EU nema alternativu, ali da je pred domaćim subjektima još mnogo posla kako bi se taj cilj ostvario.

Konferencija Zapadni Balkan: Napredak, stagnacija ili regresija nastaviti će sa radom i danas, a trajat će do 15. juna.

J. F.



Foto: D. TORCHE

## Premalo saradnje u regiji

Saradnja država u regionu sa Evropskom unijom i SAD-om dobro funkcioniра, ali međusobna je na minimalnom nivou, ocijenio je koordinator za saradnju u jugoistočnoj Evropi Erhard Busek, tokom panela posvećenog regionalnom pomirenju i saradnji.

Određeni napredak je zabilježen u slobodnoj trgovini, energetskom sektoru, borbi protiv kriminala. Međutim, i dalje se svaka zemlja bavi sama sobom. Busek je rekao da za to ne želi kritici Vijeće za regionalnu saradnju (RCC), nego zemlje jer nije dovoljno učinjeno na tom planu.

- Ovaj region mora krenuti naprijed. Nemojte čekati poticaje iz Bruxellesa. Morate sami to učiniti. Ovdje ima više mogućnosti nego što ih vi ostvarujete. Isto se odnosi i na ekonomski razvoj i biznis. Ako ne pripremate regiju kao teren za

poslovanje, neće uspjeti, jer poslovna zajednica ne posmatra malu sliku, malo BiH, malo Kosova, nego cijelokupnu regiju. Potrebna je strategija i strateški pristup. Mi smo uvjereni da će iz regionalne saradnje doći i pomirenje. Ako saradujete na poslovnom planu, na socijalnim poslovima, poznajete jedni druge, onda će doći i do pomirenja, sa svim sigurno, kazao je Busek.

I crnogorski premijer Igor Lukšić naglasio je da se konačno stvari moraju pokrenuti u pravcu koji će biti koristan za sve gradane u regionu. Ipak, on danas sa više optimizma gleda na evropsku budućnost Zapadnog Balkana nego što je to bilo početkom godine.

U panelu, kojim je moderirao Daniel Serwer iz SAIS-a, učestvovali su i ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj, ministar vanjskih poslova Kosova Enver

Hoxhaj, nekadašnji ministar vanjskih poslova Srbije Goran Svilanović, ministar obrazovanja i nauke KS-a Emir Suljagić, savjetnica predsjednika Hrvatske Romana Vlahutin, zamjenik podsekretara za evropska i EU pitanja pri MVP-u Turske Ayse Sezgin, Dušan Janjić (Forum za etničke odnose Beograd), Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravo)...

Na Fakultetu političkih nauka sinoć je održana i panel diskusija o medijima. Moderator Slobodanka Dekić i panelisti među kojima su bili Dunja Mijatović, Kemal Kuršpahić, Gordana Igrić, Samra Lučkin, Remzi Lani, Tanya Sakzewski, Vildana Selimbegović, Dinka Živalj su govorili o situaciji o medijima tražeći odgovor kako demokratizacijom medijske scene BiH može napraviti iskorak ka euroatlantskim integracijama.

DI. O.

## Predsjedništvo BiH



## Nikšić - Yousefi



## Zapelo u Željeznicama FBiH

Premijer FBiH Nermin Nikšić i ambasador IR Iran u BiH jučer su razgovarali o unapređenju odnosa dviju zemalja, a osobito o jačanju privredne saradnje. U tom kontekstu, Yousefi je ukazao na nekoliko vrijednih projekata koje je njegova zemlja voljna realizirati u BiH. Među njima je i investiranje sto miliona eura u projekt razvijanja željeznicu u FBiH. O ovome je potpisana i memorandum o razumijevanju sa Željeznicama FBiH, ali realizacija još nije počela. Stoga će Vlada FBiH od Željeznicu zatražiti cjelevitu informaciju.

## Nović - Bandarin



## Kultura doprinos dijalogu u regionu

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović razgovarao je s pomoćnikom za kulturu generalnog direktora UNESCO-a Francescom Bandarinom. Ocijenjeno je da oblast kulture snažno doprinosi unapređenju saradnje i uspostavljanju dijaloga u regionu. "Naše je mišljenje da sva međunarodna saradnja u oblasti kulture treba da se odvija uz posredovanje Ministarstva civilnih poslova. Ne osporavamo ulogu drugih institucija koje djeluju u ovoj oblasti, ali smatramo da projekti na državnom nivou moraju biti realizovani u saradnji s Ministarstvom", rekao je Nović.

## Roderick Moore



## Podrška partnerstvu s BiH

Prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Roderick Moore izjavio je da u međunarodnoj zajednici postoji saglasnost da BiH bude čvrst dio regionalnog evropskog okvira i da postane normalan partner u trgovini. "Interes zemalja EU i Sjeverne Amerike jeste da BiH uspije u tranziciji. Privreda ove zemlje ima prednost u proizvodnji energije sa hidropotencijalima i termalnim vodama, a tu je i eksploatacija drveta", rekao je on za Euroblis. Moore je istakao da se politički kriterij ne može odvojiti od ekonomije, a BiH ima nekoliko ekonomskih pitanja koja, kao i sve zemlje u procesu približavanja EU, mora da riješi.

## Danas kandidat za mandataru

Predsjedništvo BiH danas će održati hitnu sjednicu na kojoj bi trebalo da imenuje kandidata za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, rekao je za Srnje Đorđe Latinović, savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića. Kandidati su Borjana Krišto, Slavo Kukić i Mladen Ivanković Ljanović. Prema njegovim riječima, Predsjedništvo BiH će, nakon tajnog glasanja po preferencijskom sistemu, donijeti pisano odluku sa imenom kandidata koji je dobio najviše bodova i dostaviti je na potvrdu Komisiji za izbor i imenovanje Vijeća ministara BiH. Predstavničkog doma Parlamenta BiH.